

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great
Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



**SA EXAM
PAPERS**



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUO YA GAE (HL)

PAMPIRI YA NTLHA (P1)

NGWANAITSEELE 2021

KAEDI YA GO TSHWAYA

MADUO: 70

Memorantomo o, o na le ditsebe di le 7.

KAROLO YA A: TEKATLHALOGANYO**Mokgwa wa go tshwaya Tekatlhaloganyo**

- Motlhatlhojwa a se sokelwe dirope fa dikarabo di na le mopeleto o o fosagetseng le diphoso tsa puo ntle le fa diphoso tseo di fetola bokao gonne go tobilwe go tlhaloganya. (Diphoso di nne di supiwela.)
- Fa motlhatlhojwa a dirisa mafoko a puo e sele, ikgatholose mafoko ao, mme fa karabo e santse e tlhaloganyega, o se ka wa mo jela maduo. Fela, lefoko le le tswang mo puong e sele le a amogelesega fa le dirisitswe mo setlhangweng e bile le tlhokega mo karabong.
- Mo dipotsong tse di bulegileng, dikarabo tsa EE/NNYAYA kgotsa KE A DUMELA/GA KE DUMELANE di se abelwe maduo. Lebaka/Tshegetso ke yona e e tshwanetseng go tsewa tsia.
- NNETE/FOSAGETSE kgotsa NTLHA/KAKANYO e se abelwe leduo lepe. Lebaka/Tshegetso ke yona e e tshwanetseng go tsewa tsia.
- Fa go tlhokega karabo ya lefoko le le lengwe, mme motlhatlhojwa a neetse polelo yotlhe, mo tshwae ka nepagalo fa e le gore lefoko le le nepagetseng le thaletswe/le ntshofaditswe.
- Fa go tlhokiwa dintlha di le pedi/tharo, mme go tlhagisitswe tse dintsi, go tshwaiwe fela tse pedi/tharo tsa ntlha.
- Amogela dipharologano tsa diteme.
- Mo dipotsong tse go tlhophiwang karabo e e nepagetseng mo go tsona, amogela tlhaka e e nyalanang le karabo e e nepagetseng LE/KGOTSA karabo e e kwadilweng ka botlalo.

POTSO 1

1.1	1.1.1	D/Bofelo jwa ngwaga	(1)
	1.1.2	Gompieno o fetogile.	(1)
	1.1.3	Bafedile ga a kitla a falola ditlhatlhobo./O tshwenyegela gore Bafedile ga a tseye dithuto tsa gagwe tsia.	(1)
	1.1.4	Matlakala	(1)
	1.1.5	Bonetetshi/saense	(1)
	1.1.6	E mo iditse go ipaakanyetsa tlhatlhobo ya Bonetetshi ka botlalo/Ga a ka a tsaya dithuto tsa gagwe tsia/Ga a dira sentle mo ditlhatlhobong tsa Seetebosigo.	(2)
	1.1.7	Ba ne ba netefatsa gore ba se nne fa thoko ga ditsala go efoga go tlotla/go iteega tsebe.	(2)
	1.1.8	Go nna le maitshwaro a a maswe/Go itshola makgwakgwa. Go falola ditlhatlhobo tsa Seetebosigo ka lesoba la nnalete/go swatoga ka la mogodu mo ditlhatlhobong.	(1) (1)

- 1.1.9 Nnyaya, o santse a tsena sekolo, ka jalo o tshwanetse go tlhoma mogopolo mo dithutong.
(Dikarabo tse di nepagetseng tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) (2)
- 1.1.10 E kaya gore nako ya ditlhatlhobo e fitlhile/ngwaga o fedile/nako ya bonyana e fedile/dingwaga tsa go gola di tsamaetse ka bonako.
(Dikarabo tse di nepagetseng tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko.) (2)
- 1.1.11 Ke kakanyo. O ne a itheile gore Bafedile o tlile go ba ntsha mo khumanegong. (2)
- 1.1.12 Go ne go le makgaphilakgaphila kwa matloborobalong a basetsana/motsetse o ja ka seatla/e le semphete ke go fete. (1)
- 1.1.13 Ke go bona fa dipotso tsa pampiri ya ditlhatlhobo di le thata/go ne go le lefifi, a sa itse sepe. (2)
- 1.1.14 Go ne go itlhaganetswe/ba ne ba itlhaganetse. (2)
- 1.1.15 Ke nnete. O ne a le mo lebelong la dipitse a ipotsa gore sefoka ke sa ga mang magareng ga gagwe le dipotso tsa ditlhatlhobo./O ne a ipaakanyeditse ditlhatlhobo. (2)
- 1.2 1.2.1 Mo go SETLHANGWA A go na le tlhakatlhakano mo phaposeng ya ditlhatlhobo ka ntlha ya go idibala ga morutwana✓ fa mo go SETLHANGWA B go sa bontshe tlhakatlhakano, gonne barutwana botlhe ba dutse ba kwala ditlhatlhobo✓.

Mo go SETLHANGWA A, go mosetsana yo o goang✓ fa mo go SETLHANGWA B ba didimetse botlhe, ba a kwala.✓
(Dikarabo tse di nepagetseng tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) (4)
- 1.2.2 Yunibesithi, kholetšhe, thekenikono
(DI LE PEDI FELA) (2)

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 30

KAROLO YA B: TSHOBOKANYO**Mokgwa wa go tshwaya Tshobokanyo:**

Tshobokanyo e tshwanetse go tshwaiwa ka mokgwa o o latelang:

- **Kabo ya maduo**
 - Maduo a le 7 a dintlha di le 7
 - Maduo a le 3 a puo
 - Palogotlhe: 10
- **Kabo ya maduo a puo fa motlhatlhojwa a dirisitse mafoko a gagwe:**
 - Leduo le le 1 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 1–3
 - Maduo a le 2 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 4–5
 - Maduo a le 3 = Fa motlhatlhojwa a nepile dintlha di le 6–7
- **Kabo ya maduo a puo fa motlhatlhojwa a nopotse:**
 - Lefela (0) = Fa motlhatlhojwa a nopotse dintlha di le 6–7.
 - Leduo le le 1 = Fa motlhatlhojwa a nopotse dintlha di le 4–5
 - Leduo le le 2 = Fa motlhatlhojwa a nopotse dintlha di le 2–3.

ELA TLHOKO:

- **Palo ya mafoko**
 - Batshwai ba tshwanetse go netefatsa palo ya mafoko a a dirisitsweng.
 - A motlhatlhojwa a se jelwe maduo fa a sa tlhagisa palo e e solofetsweng kgotsa fa palo ya mafoko a a dirisitsweng e fosagetse. Fa a fetile palo ya mafoko a a lekanyeditweng, bala go fitlha ka polelo ya bofelo e e tlang morago ga tekanyetso, mme o ikgatholose karolo e e setseng ya tshobokanyo.
 - Ditshobokanyo tse dikhutshwane, mme di na le dintlhakgolo tsotlhe tse di tlhokegang **di se ka tsa** sokelwa dirope.

POTSO 2

	Dinopolo		Mafoko a a tshikintsweng
1	Ba tshwanetse go dirisana ka botlalo go atolosa dikgatlhego tsa setšhaba.	1	Badiredipuso ba dirisane mmogo mo dikgatlhegong tsa morafe.
2	Ba tshwanetse go diragatsa ditaelo tse ba di neilweng ka fa molaong e bile di sa thulane le molaotheo ka gope.	2	Ba diragatse molao gore ba se robe Molaotheo.
3	Ga go modiri ope yo o nang le tetla ya go dirisa thata ya gagwe go tlhotlheletsa badiri ba bangwe kana go ba gatelela ka mokgwa mongwe.	3	Ba se dirise dithata tsa bona go tlhotlheletsa kgotsa go patika badirammmogo.
4	Ba na le tšhono ya go tlhagisa dilelo tsa bona ka tsela e e maleba le kwa kemeding e e maleba.	4	Ba tlhagise dingongorego tsa bona kwa go leng maleba.
5	Ba ineele go godisa, go rotloetsa badirikabona le go nna le botsalano jo bo se nang selabe.	5	Ba ineele mo kgodisong, thotloetsong le botsalanong jo bo phepa.
6	Ba iphape mo ditirong tsa mekgatlo ya sepolotiki ka nako ya tiro.	6	Ba efoge dipolotiki mo tirong.
7	Ba dirisane le ba bangwe ntle le kgobeletlo.	7	Ba nne le tirisano e e se nang kgatelelo.

Badiredipuso ba dirisane mmogo mo dikgatlhegong tsa morafe.√ Ba diragatse molao gore ba se robe molaotheo.√ Ba se dirise dithata tsa bona go tlhotlheletsa kgotsa go patika badirammmogo.√ Ba tlhagise dingongorego tsa bona kwa go leng maleba.√ Ba ineele mo kgodisong, thotloetsong le botsalanong jo bo phepa.√ Ba efoge dipolotiki mo tirong.√ Ba nne le tirisano e e se nang kgatelelo.√

Palo ya mafoko = 61 **[10]**

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 10

KAROLO YA C: TIRISO YA PUO**Mokgwa wa go tshwaya Karolo C**

- Mopeleto:
 - Karabo ya lefoko le le lengwe e abelwe leduo le fa mopeleto o fosagetse ntle fela le fa phoso e fetola bokao jwa lefoko.
 - Fa dikarabo e le dipolelo tse di tletseng, mopeleto o o fosagetseng o sokelwe dirope fa phoso e le mo ponagalong ya puo e e tlhatlhobiwang.
 - Fa go tlhatlhobiwa dikhutshwafatso, karabo e tshwanetse go nna le matshwao a puiso a a nepagetseng.
- Dipopego tsa polelo di tshwanetse go latela melawana ya dipopego tsa puo ka nepagalo e be e tlhagisiwe ka dipolelo tse di tletseng/go latela taelo.
- Mo dipotsong tse go tlhophiwa karabo e e nepagetseng mo go tsona, amogela tlhaka e e nyalanang le karabo e e nepagetseng LE/KGOTSA karabo e e kwadilweng ka botlalo.

POTSO 3

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 3.1 | C/Ditlhako | (1) |
| 3.2 | Selekano/fonto ya ditlhaka tse ditshweu e godisitswe mme e tsentswe mo bontshong/fonto ya ditlhaka tsa yona e godisitswe. | (1) |
| 3.3 | Ke go digela bareki./Go bontsha boleng jwa ditlhako | (1) |
| 3.4 | Go bontsha go nna thata(bothata)/go tia ga ditlhako. | (2) |
| 3.5 | Go tsenyeletsa kgaisano mo papatsong. | (1) |
| 3.6 | Modirisopego - Dilo tse di siameng di diretswe go nnela ruri!
Modirisotaelo - Reka setlhako sa 'toughees' mo lebentleleng la ditlhako!
Ikgapele malatsi a boikhutso! | (2) |
| 3.7 | Nnyaya gonne e bapatsa ditlhako tsa sekolo./E tlaa ungwela fela bana ba sekolo. | (2) |
| | | [10] |

POTSO 4

- | | | |
|-----|--|------------|
| 4.1 | B/ Se se kwa godimo. | (1) |
| 4.2 | Go senola gore mosimane ga a ipaakanyetsa go kwala pampiri ya Dipalo/o ntse a sa tsene sekolo.
(Dikarabo tse di nepagetseng tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko) | (2) |
| 4.3 | Mosimane o šakgetse/galefile.
Monna o gakgametse. | (1)
(1) |
| 4.4 | Ke fa mosimane a re o rekile pampiri ya dipalo. | (1) |

- 4.5 Senokwane (1)
- 4.6 Ya dipalo (1)
- 4.7 Nnyaya ga go a siama, ke tlolomolao go rekisa pampiri ya ditlhatlhobo/ go rekisa le go reka dithoto tse di utswilweng/go ruta bana ba rona bonweenwee. (2)
(Dikarabo tse di nepagetseng tsa batlhatlhojwa di elwe tlhoko). **[10]**

POTSO 5

- 5.1 Ke ne ka fitlhela tsala ya me madi a me a dijo/Rre o ne a fitlhela nkoko kwa Marapyane. (go boloka) (1)
- 5.2 Ithaya (1)
- 5.3 Bogolo (1)
- 5.4 Letlhalosi la mokgwa (1)
- 5.5 A mpotsa/a botsa/a re: “A go ne go le monate?” (1)
- 5.6 Tlhalosi ya sediriso (1)
- 5.7 Lediri +. leina (2)
- 5.8 Thuanyisediri (1)
- 5.9 Leo, letsatsi ga nkitla ke le lebala. (1)
[10]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 30
PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO: 70